

Buku Daniel - Nombor Seratus Lapan Puluh Tiga

Asas Abadi: Kristus dalam Sejarah Kenabian dan Iman Orang Percaya

Jeff Pippenger

2024-04-13

ههسهم ینتہقیقہہؤب». رۇدىساسائى لڭىنىداق یتى لڭىنرادن امى «تہقیقہہ» ن مگرہب شۇرۇتقۇئى یتتۇنوت ینىپەرہت ىككى لڭىنہسهم «تہقیقہہ» وش. «ناغىلراكاج پەد تاي اھ يىدہبہئ ال ىزؤئ تہؤۇبۇن. رۇدىكىلن مكى ىبىكرہت رىب لڭىنىخىرات تہؤۇبۇن ہسهم، ىسىچىرىب رلہقہؤۇب لڭىنؤئ. ۇدىلەداپى ىنہسهم، رلہىگلہب ناغىديلەداپى ىنرلہقہؤ ىكىدىخىرات لڭىنتياؤ ىلڭىس مۇ ۇدىتۇنوت ىنكىلسەدەقۇم لڭىنىرىلىگلہب تہؤۇبۇن ىشىنلىغاب نلەب پەد كەرەك زىمىشىدىغوق ىنرلہىگلہب ۇب زىب مىتىق پۆك ەچنۇش نۇچۇئ مەين ىنہسهم اسىہئ رلہىگلہب ۇب ىكنۇچ؛ ۇدىتىسرۆك ىنقىتىنم لڭىنىقىلناقتىيى لڭىنؤئ مگلہب ناغىديلەداپى ىنسىمىت قان ىس ىكىدىرؤد لڭىنہسهم. ۇدىلەداپى ناغىدىنلىقرہب نلەب ىشۇشۇچ لڭىنلوؤمىس رىب ىيہال ىئ ۇئ مۇ، ىدى ىشۇلۇرۇلۇمۇچ ن. مگلەك سام نلەب رلہقہؤ اقشاب ىكىدىپىس تاہالسى ىسەدەقۇم.

रेफर्म लाइन of Moses में, ईश्वरत्व उतरकर एक जलती हुई झाड़ी में ठहरा, जो सृष्टिकिरता के सृष्टिके साथ संयुक्त होने का एक प्रतीक था। सत्तर वर्षों के अंत की रेफर्म लाइन में, Michael उतरकर Cyrus को प्रथम decree के साथ आगे बढ़ने की सामर्थ्य देने आया, और उसी समय Daniel मसीह की प्रतमि में परिवर्तित किया गया। Christ की रेफर्म लाइन में, पवतिर आत्मा कबूतर के रूप में उतरकर परमेश्वर के पुत्र का अभिषि करने आया, जो ईश्वरत्व के मानवता के साथ संयुक्त होने का प्रतीक है। Millerite history में, वह स्वर्गदूत जो August 11, 1840 को उतरा, “Jesus Christ से कम कोई व्यक्तित्व नहीं था,” जो एक छोटी पुस्तक के साथ उतरा जसिं खाया जाना था, और वही वह छोटी पुस्तक था। वहाँ उसने यह प्रदर्शित किया कि ईश्वरत्व का मानवता के साथ संयोग स्वर्ग की रोटी के मांस और लहू को खाने और पीने के द्वारा सिद्ध होता है।

Historia suci ialah suci kerana ia dijelmakan oleh hadirat Kristus. Nubuatan-nubuatan Firman Allah yang mengenal pasti peristiwa-peristiwa masa depan ialah Yesus Kristus, kerana Dialah “Firman” itu. Apabila nubuatan-nubuatan itu digenapi dalam sejarah, peristiwa-peristiwa itu melambangkan penggenapan firman-Nya, dan Firman-Nya ialah Kebenaran. Firman-Nyalah yang mengemukakan nubuatan itu, dan Firman-Nyalah yang digenapi apabila peristiwa itu tiba; maka pada permulaan dan pada pengakhiran ialah Yesus Kristus, kerana Dialah Alfa dan Omega. Oleh itu, apabila Petrus memaklumkan bahawa Yesus ialah Kristus dan Anak Allah yang hidup, dia sedang mengenal pasti suatu penanda jalan yang ialah Yesus Kristus dan suatu penanda jalan yang mencapai penggenapan sempurnanya pada akhir zaman. 11 September 2001 ialah penggenapan Kristus yang sempurna.

Go gana boela phethagatšo ya boporofeta ya la 11 September, 2001, ke go gana Kriste, Morwa wa Modimo yo a phelago. Therešo yeo, yeo e boletšwego ke Petro, e be e le “motheo wa tumelo ya modumedi,” gomme ka la 11 September, 2001 Kriste o ile a eteletša batho ba Gagwe ba mehla ya bofelo gore ba boele “ditseleng tša kgale” tša Jeremia, tšeo di emelago “metheo” ya mokgatlo wa

melaetša ya morongwa wa pele le wa boraro. Petro o be a emela ba dikete tše lekgolo le masomenne-nne, bao ba swailwego nakong yeo barongwa ba bane ba sa thibelago diphefo tše nne. Nako ya go swaya ke lebaka le le kgethegilego la boporofeta, le thomago ka la 11 September, 2001 gomme le felelago molaong wa Lamorena wo o tlogo kgauswi. Ka mehla Jesu o laetša bofelo bja selo ka mathomo a selo.

Pa mwanzo wa wakati wa kutiwa muhuri, malaika wa Ufunuo kumi na nane alishuka, kama vile Roho Mtakatifu alivyoshuka wakati wa ubatizo, na malaika huyo alikuwa “si mtu mwingine ila Yesu Kristo,” kwa maana malaika aliyeshuka kuutia nuru ulimwengu kwa utukufu Wake katika historia ya Wamilerite alikuwa “si mtu mwingine ila Yesu Kristo.” Katika sheria ya Jumapili iliyo karibu kuja, “si mtu mwingine ila Yesu Kristo,” hushuka tena na kuwasilisha ujumbe wa pili kati ya jumbe mbili za Ufunuo kumi na nane, anapoliita kundi Lake lingine litoke Babeli. Katikati ya kipindi cha wakati wa kutiwa muhuri, malaika alishuka, kama vile malaika wa pili alivyoshuka mnamo Aprili 19, 1844, katika kukatishwa tamaa kwa kwanza kwa vuguvugu la Wamilerite.

Di antara kedatangan malaikat kedua itu dan kedatangan malaikat ketiga pada 22 Oktober 1844, banyak malaikat diutus untuk menambahkan kuasa kepada malaikat kedua itu ketika pekabaran Seruan Tengah Malam tiba. Berbicara tentang sejarah ketika malaikat-malaikat ini datang dalam sejarah Millerite, Sister White memberitahukan kepada kita bahwa mereka yang menolak pekabaran-pekabaran ini telah menyalibkan Kristus sama pastinya seperti orang-orang Yahudi menyalibkan Kristus.

“A te ka hmuh a, Juda-te’n Isua an khenbeh ang bawkin, kohhran hming mai-te chuan hêng thuchahte hi an khenbeh tawh a; chuvângin hmun Thianghlim Ber berah luhna kawng an hre lo va, chutah Isua’n a inrawlhna atangin pawh an hlawk thei lo.” Early Writings, 261.

Melaetsa e emetsoeng ke mangeloi, ha e haneloa, e emela ho thakhisoa ha Krete, hobane O akarelletsa melaetsa eo le phethahatso ea eona historing. Ka la 18 Phupu 2020, “ha se motho e mong ea ka tlaase ho Jesu Krete” o ile a theoha, a tsoaea nyahamiso ea pele le qalo ea nako ea ho lieha. A bolailoe literateng, masapo a ommeng a shoeleng a batho ba Hae ba matsatsi a ho qetela a ne a lokela ho tsosoa ka ho utloa lentsoe le le leng feela le ka khutlisetsang batho bophelong.

“အမှန်အကန် ငါသည် သင်တို့အား ဆို၏။ သေသေသူတို့သည် ဘုရားသခင်၏သားတော်၏ အသံကို ကြားရမည့်အချိန် ရောက်လျက်ရှိ၏။ ယခုပင်လည်း ဖြစ်လျက်ရှိ၏။ ကြားသေသူတို့သည် အသက်ရှင်ကပြီမည်။ အကခြင်းမူကား ခမည်းတော်သည် မိမိအတွင်း၌ အသက်ရှိတော်မူသကဲ့သို့၊ သားတော်၌လည်း မိမိအတွင်း၌ အသက်ရှိစေခြင်းငှာ ပေးတော်မူပါ။ ထိုမျှမက၊ သူသည် လူသားဖြစ်သောကခြင်း တရားစီရင်ခံခြင်းကို ဆောင်ရွက်ရန် အာဏာကိုလည်း သူအား ပေးတော်မူပါ။ ဤအမှုကခြင်း အံ့ဩခံရခြင်းမရှိကုန်။ အကခြင်းမူကား သင့်ချိုင်းများအတွင်းရှိသော သူအပေါင်းတို့သည် သူ၏အသံကို ကြား၍ ထွက်လာကပြီမည်အချိန် ရောက်လာ၏။ ကောင်းသောအမှုကို ပုဒ်သေသူတို့သည် အသက်ရှင်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သော ထမခြက်ခံခြင်းသို့၎င်း၊ မကောင်းသောအမှုကို ပုဒ်သေသူတို့သည် အပူဒဏ်စီရင်ခံခြင်းနှင့်ဆိုင်သော ထမခြက်ခံခြင်းသို့၎င်း ရောက်ကပြီမည်။ ယောဟန် ၅:၂၅-၂၉”

Pada bulan Julai 2023, suara-Nya memanggil tulang-tulang kering yang mati kepada kehidupan, dan Alfa dan Omega kemudian mengulangi permulaan masa pemetaraan, kerana Julai 2023

menandakan tempoh pengakhiran masa pemeteraian itu. Umat-Nya kemudian sekali lagi dipanggil kembali kepada jalan-jalan lama Yeremia, kepada asas-asas sejarah Millerit. Pekabaran asas pada permulaan dan pengakhiran kaum Millerit ialah pekabaran pertama dan terakhir dalam sejarah Millerit, iaitu “tujuh masa” dalam Imamat fasal dua puluh enam.

Pada bulan Juli 2023, umat Allah pada akhir zaman sekali lagi diperintahkan untuk mengambil kitab kecil itu dan memakannya. Ketika mereka memakan kitab kecil itu, mereka kemudian diuji untuk melihat apakah mereka akan mengakui pekabaran dari Sangkakala Celaka yang ketiga dalam Wahyu pasal sembilan (kabar dari timur) dan pekabaran dari Daniel pasal sebelas (kabar dari utara). Proses pengujian itu membawa mereka kepada ayat tiga belas sampai lima belas dari Daniel pasal sebelas, yaitu Pertempuran Panium, yaitu Kaisarea Filipi, dan yaitu pekabaran Seruan Tengah Malam, di mana dua golongan yang telah mendengar suara-Nya dinyatakan, satu golongan “yang telah berbuat baik akan bangkit untuk hidup yang kekal; tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum.”

Ada tiga suara pada masa pemeteraian seratus empat puluh empat ribu itu, dan semuanya adalah suara “tiada kurang daripada peribadi Yesus Kristus sendiri.” Suara pertama dalam Wahyu lapan belas berbunyi ketika bangunan-bangunan besar di kota New York diruntuhkan oleh satu sentuhan daripada Allah. Suara kedua ialah suara Mikhael, penghulu malaikat, yang memanggil orang mati keluar dari kubur mereka. Suara ketiga ialah suara kedua dalam pasal lapan belas kitab Wahyu yang memanggil kawanan-Nya yang lain keluar dari Babilon pada saat “gempa bumi yang besar” dalam pasal sebelas kitab Wahyu. Penggenapan sempurna pengakuan Petrus di Kaisarea Filipi terjadi apabila Kristus memimpin umat-Nya pada akhir zaman kepada “bahagian nubuat Daniel yang berkenaan dengan akhir zaman.”

Pandium dalam ayat tiga belas hingga lima belas Daniel sebelas ialah “bahagian” nubuat Daniel yang telah dimeteraikan, yang mengenal pasti pekabaran Seruan Tengah Malam. Pandium ialah perhimpunan khemah Exeter pada bulan Ogos 1844; itulah suatu sejarah yang digenapi pada penggal kedua Donald Trump, dan itulah pekabaran nubuatan yang menekankan meterai Allah pada dahi seratus empat puluh empat ribu orang. Ayat-ayat yang sedang kita pelajari sekarang ini merupakan tanah yang sangat kudus.

“ကပေတ်ရူ အပဋြာချီးမျဉ်းဝန်ခံခဲ့သော အမှန်တရားသည် ယုံကြည်သူ၏ ယုံကြည်ခြင်းအတွက် အခွင့်ကျခံရတိုင်ဖြစ်သည်။ ထိုအရာသည် ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင် ထာဝရအသက်ဖြစ်သည်ဟု ကြေညာခဲ့သော အရာပင် ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ဤအသိပညာကို ပိုင်ဆိုင်ရခြင်းသည် မိမိကိုယ်ကို ဂုဏ်ယူမှုဖြောက်တင်ရန် အခြေအနေမဟုတ်ပေ။ ထိုအရာကို ကပေတ်ရူအား သူ့ကိုယ်ပိုင် ဉာဏ်ပညာကြောင့်လည်း မဟုတ်၊ ကောင်းမပြတ်ခြင်းကြောင့်လည်း မဟုတ်ဘဲ ဖော်ပြခံရခြင်းဖြစ်သည်။ လူသားသည် မိမိအလိုအလျောက်အားဖြင့် ဘုရားသခင်နှင့်ဆိုင်သော အသိပညာသို့ မည်သို့မျှ မရောက်နိုင်ပေ။ ‘ကောင်းကင်ထက် မမြင့်၏၊ သင်သည် အဘယ်သို့ ပုဂ္ဂိုလ်သနည်း။ မရဏာနိုင်ငံထက် နက်၏၊ သင်သည် အဘယ်အရာကို သိနိုင်သနည်း။’ ယောဘ 11:8။ သားတော်ဖြစ်ခွင့်ပေးသော ဝိညာဉ်တော်တော်မူသာလျှင် ‘မျက်စိမမြင့်ဖူး၊ နားမကဉ်းဖူး၊ လူ၏စိတ်နှလုံးထဲသို့လည်း မဝင်ဖူးသော’ ဘုရားသခင်၏ နက်နဲသောအရာတို့ကို ကျွန်ုပ်တို့အား ဖော်ပြနိုင်သည်။ ‘ဘုရားသခင်သည် ထိုအရာတို့ကို မိမိ၏ ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ဖော်ပြတော်မူပါ။ အကောင်းမူကား ဝိညာဉ်တော်သည် အရာခပ်သိမ်းကို ဟုတ်ပါသည်။’

ဘုရားသခင်၏ နှက်နဲ့သေအရာတို့ကိုပင် ရှာဖွေတော်မူ၏။’ ၁ ကောရိန္နသု 2:9, 10။
 ‘ထာဝရဘုရား၏ လျှို့ဝှက်ချက်သည် ကိုယ်တော်ကို ကြောက်ရွံ့သောသူတို့နှင့်အတူ ရှိ၏၊’
 ထို့ပြင် ကပေတရုသည် ခရစ်တ၏ ဘုန်းတော်ကို သိမြင်ခဲ့ခြင်းမှာ သူသည် ‘ဘုရားသခင်ထံမှ
 သင်ကြားခံရသောသူ’ ဖြစ်ကြောင်း သက်သေတော်ရပ်ဖွဲ့သည်။ ဆာလံ 25:14; ယောဟန် 6:45။ အို၊
 အမှန်ပင်၊ ‘ရှင်မုန် ဗာယဇနာ၊ သင်သည် မှင့်ဂလာရှိ၏။ အကြောင်းမူကား အသားနှင့်အသွေးသည်
 ဤအရာကို သင့်အား ဖော်ပြခြင်းမဟုတ်။’

Yesus melanjutkan: “Aku pun berkata kepadamu: Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan pintu-pintu gerbang maut tidak akan menguasainya.” Kata Petrus berarti sebuah batu,—batu yang berguling. Petrus bukanlah batu karang yang di atasnya jemaat didirikan. Pintu-pintu gerbang maut memang berkuasa atas dirinya ketika ia menyangkal Tuhannya dengan kutuk dan sumpah. Jemaat itu dibangun di atas Dia, yang terhadap-Nya pintu-pintu gerbang maut tidak dapat berkuasa.” The Desire of Ages, 413

Ujumbe ambao Kristo alikuwa akiuwasilisha kwa wanafunzi Wake huko Kaisaria Filipi ulikuwa na bado ni ujumbe wa Kilio cha Usiku wa Manane, nao umewekwa ndani ya muktadha wa vita vya kiroho kati ya mungu wa Kigiriki Pan, ambaye hekalu lake liliitwa “malango ya kuzimu,” na pembe mbili zilizoasi za mnyama wa nchi. Wamakabayo walikuwa watu wa Mungu waliokuwa waasi, waliodai kuwa watetezi wa kanisa la Mungu, huku wakipigana dhidi ya dini ya Wagiriki. Walijitambulisha kuwa viongozi wa kidini na wa kisiasa kwa pamoja. Wanawakilisha Uprotestanti ulioasi wa yale makanisa yaliyoanguka ambayo, pamoja na serikali ya Marekani, sasa yanafanya mfano wa mnyama na yanapigana dhidi ya dini ya utandawazi ya woke-ism na Mama Dunia. Pembe hizo zilizoasi zinashinda katika pambano lao dhidi ya vipengele vya kidini na vya kisiasa vya utandawazi, na wakati uo huo pembe ya kweli ya Kiprotestanti inatakaswa kwa kuondolewa kwa mabaki ya mwisho ya wanawali wapumbavu, kabla ya kuinuliwa kama bendera katika “tetemeko kuu la nchi” la sheria ya Jumapili inayokaribia upesi.

Sebahagi daripada nubuat dalam kitab Daniel yang berkaitan dengan akhir zaman, yang juga merupakan Wahyu Yesus Kristus, dan merupakan pekabaran Seruan Tengah Malam, dibukakan meterainya oleh Singa dari suku Yehuda di Kaisarea Filipi, iaitu Panium. Meterai itu dibukakan di tengah-tengah peperangan antara binatang ateis dari jurang maut dan tanduk Republikanisme yang mula menggerakkan binatang itu pada tahun 2015, serta menentang tanduk Protestanisme yang sejati yang kini sedang dibangkitkan semula sebagai suatu bala tentera yang gagah perkasa.

Indlela uPetru avuma ngayo imele isibonakaliso sendlela sangoSepthemba 11, 2001, futhi futhi imele ukuthi uKristu uyiNdodana kaNkulunkulu ophilayo. Iqiniso lalokho elimelelwa wukuthi uJesu uyiNdodana kaNkulunkulu liyiqiniso lokuvivinya ngokuqiniseka okunjengalokho okwakuyikho ezinsukwini zikaPetru mayelana nokuthi uJesu wayenguMesiya noma cha. Isimemezelo sokuthi uJesu uyiNdodana kaNkulunkulu simele konke okwakwambulwe mayelana nokuthi iNdodana ingubani. Asimele kuphela ukuthi WayeyiNdodana kaNkulunkulu, kodwa futhi nokuthi Wayeyindodana yomuntu. Leli yiqiniso lokwenziwa samuntu kobuNkulunkulu ebuntwini, okuyiwona kanye umsebenzi ofezwayo ngesikhathi sokubekwa uphawu kwabeyikhulu namashumi amane nane ezinkulungwane. Iqiniso “lokwenziwa samuntu,” liyiqiniso ekupheleni elalifanekiswa

yiqiniso le-“Sabatha” ekuqaleni.

ថ្ងៃទី ២២ ខែ តុលា ឆ្នាំ ១៨៤៤ មានសម្ភាសនាមកដល់នៃវេតាទីបី។
នៅពេលនោះវេតាមួយមកដល់ សចេកុត្តិពិតពិសេសមួយ
ដល់សមរម្យនឹងសម័យកាលដល់សចេកុត្តិពិតនោះគួរឲ្យមានបរិក្ខារ
គួរឲ្យមានបរិក្ខសមុត្តិដដែលដោយសិទ្ធិមានក្រុលសម្ព័ន្ធជា ហើយសចេកុត្តិពិតនោះក៏កុលាយ
ជាការសាកល្បងដល់ជំនាន់ដល់សចេកុត្តិពិតនោះគួរឲ្យមានបរិក្ខសមុត្តិដដែល។
នៅថ្ងៃទី ២២ ខែ តុលា ឆ្នាំ ១៨៤៤
សចេកុត្តិពិតទាំងឡាយដល់នៃទាក់ទងនឹងកិច្ចការរបស់ព្រះគ្រីស្ទ
ដល់មានយោងមកដល់ព្រះវិហារគុណម្យ
ជាព្រះវិហារដល់នូវមានសុចរិតបន្ទាត់ក្នុងរយៈពេលស៊ែប្រែមួយឆ្នាំ ចាប់ពីឆ្នាំ ១៧៩៨
ដល់ឆ្នាំ ១៨៤៤ គួរឲ្យមានបរិក្ខសមុត្តិ។ កិច្ចការវិនិច្ឆ័យរបស់ព្រះគ្រីស្ទ
គ្រីស្ទវិនិច្ឆ័យរបស់ព្រះ ការិយាល័យរបស់នូវជាមហាបូជាចារុយ បញ្ចូលសញ្ញានៃគ្រីស្ទាហាវ
និងការបោះត្រាលើមនុស្សមួយនៃប្អូនប្អូនពាន់នាក់ ទាំងអស់គួរឲ្យមានបរិក្ខសមុត្តិដដែល។
បុរសស៊ីវិល គួរឲ្យមានបង្ហាញថា ក្នុងចំណោមសចេកុត្តិពិតទាំងនោះ
មានសចេកុត្តិពិតមួយ ដល់អាណាហ្គា និង អូមហេតា
មានកំណត់សម្គាល់ដោយពន្លឺពិសេសមួយ។

“Saya sangat takjub ketika saya melihat perintah yang keempat tepat di tengah-tengah kesepuluh hukum itu, dengan suatu lingkaran cahaya lembut yang mengelilinginya. Kata malaikat itu: ‘Itulah satu-satunya dari antara kesepuluh hukum yang menyatakan Allah yang hidup, yang menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu yang ada di dalamnya. Ketika dasar-dasar bumi diletakkan, pada waktu itu jugalah dasar hari Sabat diletakkan.’”
Testimonies, jilid 1, 75.

Wo aduu bere a wode besow agyirae no agu oha aduanan anan mpem no so, nanso na ese se wotwe mu esiane atuatew a esii afe 1863 no nti. Wo September 11, 2001 no, agyirae no sii ase bere a Kristo, a wogyinaa no ananmu se obofo tumfoa no wo Adiyisem ti dunwotwe mu no, siane bae a nhoma a wode ahinta no kura ne nsam, a ese se Onyankopon nkurfo a wowo nna a edi akyiri no di. Alpha ne Omega no daa awiei no adi bere nyinaa denam mfiase no so, enti nna a edi akyiri no mu no, na nokware foforo bi wo ho a wode too hann soronko bi mu, na na ene Homeda nokware no wo abusuabo tēē, nokware a womaa so daa adi bere a edi kan a Kristo boɔ mmɔden se ode besow agyirae no agu oha aduanan anan mpem no so.

“Nako e fihlile hore Daniele a eme karolong ea hae. Nako e fihlile hore leseli leo a ileng a le fuoa le fihle lefats’eng ka tsela e sa kang ea e-ba teng pele. Haeba bao Morena a ba etselitseng ho hongata hakana ba tla tsamaea leseling, tsebo ea bona ka Krete le ka boporofeta bo amanang le Eena e tla eketseha haholo ha ba ntse ba atamela qetellong ea histori ea lefatše lena.

“Orang-orang yang bersekutu dengan Tuhan berjalan di dalam terang Surya Kebenaran. Mereka tidak menghina Penebus mereka dengan merusakkan jalan mereka di hadapan Tuhan. Terang surgawi bercahaya atas mereka. Mereka bernilai tak terhingga di hadapan Tuhan, sebab mereka adalah satu dengan Kristus. Bagi mereka firman Tuhan memiliki keindahan dan keelokan yang melampaui segala sesuatu. Mereka melihat pentingnya firman itu. Kebenaran

disingkapkan kepada mereka. Doktrin inkarnasi diliputi oleh cahaya lembut yang berseri. Mereka melihat bahwa Kitab Suci adalah kunci yang membuka segala rahasia dan menyelesaikan segala kesukaran. Mereka yang tidak mau menerima terang dan berjalan di dalam terang tidak akan dapat memahami rahasia kesalehan, tetapi mereka yang tidak ragu-ragu memikul salib dan mengikut Yesus akan melihat terang di dalam terang Tuhan.” Manuscript Releases, nomor 21, 406, 407.

သွင်ပင်္ဂါယူခင်းဆိုင်ရာ အယူဝါဒသည် ဘုရားသဘာဝနှင့် လူသဘာဝ ပေါင်းစည်းသောအခါ
အပစ်မှတ်ပြုခြင်းသော သမ္မတတရားဖွဲ့စည်း နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်များတွင် ထိုအတွင်းအကျိုး
ရောက်ရှိလာကပြုတို့၏ အမှတ်အသားမှာ ဥပသန်နေ့ဖြစ်သည်။

Begitu juga Aku telah memberikan kepada mereka hari-hari Sabat-Ku, untuk menjadi suatu tanda antara Aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa Akulah TUHAN yang menguduskan mereka. Yehezkiel 20:12.

Yang seratus empat puluh empat ribu itu dimeteraikan untuk kekekalan, dan proses pemeteraian itu menandai suatu jangka waktu yang singkat pada akhir proses pemeteraian, tepat sebelum undang-undang hari Minggu, ketika meterai itu dibubuhkan. Dalam jangka waktu yang singkat itu, Keilahian dipersatukan dengan kemanusiaan, untuk selama-lamanya.

“Bâ nyi u tshimbila, vhahashu, kha mushumo muhulu wa u lugiselela? A vho no t̃angana na shango vha khou t̃anganedza kuvhumbele kwa shango nahone vha khou lugiselela luswayo lwa livhanda. A vho sa fulufheli kha vhone vhañe, vho no d̃itukufhadza phand̃a ha Mudzimu nahone vha khou t̃anzwa mimuya yavho nga u thetshesesa ngoho, avha vha khou t̃anganedza kuvhumbele kwa t̃adulu nahone vha khou lugiselela luswayo lwa Mudzimu phand̃ani hadzo. Musi mulayo u tshi bva nahone luswayo lwo pfunelwa, mikhwa yavho i d̃o dzula yo kuna nahone i si na mulandu lini na lini.”

“हानो तयारी गर्ने समय हो। परमेश्वरको छाप कुनै अशुद्ध पुरुष वा स्त्रीको नधिरमा कहलियै लगाइनेछैन। यो महत्त्वाकांक्षी, संसारप्रेमी पुरुष वा स्त्रीको नधिरमा कहलियै लगाइनेछैन। यो झूटा जब्बिरो वा छलपूर्ण हृदय भएका पुरुष वा स्त्रीहरूको नधिरमा कहलियै लगाइनेछैन। छाप प्राप्त गर्ने सबैजना परमेश्वरको सामु नषिकलंक हुनुपर्छ—स्वर्गका उम्मेदवारहरू। अगाडि बेढ, मेरा दाजुभाइ तथा ददीबहनीहरू हो। यस समयमा म यी बुँदाहरूमा संक्षेपमा मात्र लेख्न सक्छु, केवल तयारीको आवश्यकतातर्फ तमीहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै। धर्मशास्त्र आफैँ खोजी गर, ताका वर्तमान घडीको भयावह गम्भीरता तमीहरूले बुझ्न सको।”
Testimonies, volume 5, 216.

Bahagian sebelumnya mungkin memberi kesan bahawa meterai itu dibubuhkan pada masa undang-undang Ahad, tetapi demikianlah bukan halnya. Sister White dengan jelas menyatakan bahawa undang-undang Ahad itu ialah suatu krisis besar, dan beliau juga dengan jelas mengajarkan bahawa tabiat dinyatakan dalam suatu krisis, tetapi tidak pernah dibentuk dalam suatu krisis. Meterai itu dibubuhkan pada masa undang-undang Ahad dalam pengertian bahawa pada waktu itulah ia menjadi kelihatan, kerana mereka yang pada ketika itu memiliki meterai itu ditinggikan sebagai suatu panji. Meterai itu dibubuhkan dalam suatu jangka waktu yang singkat, tepat sebelum masa percubaan berakhir, dan bagi para pemelihara Sabat, masa percubaan berakhir pada masa undang-undang Ahad. Pemeteraian itu bermula pada 11 September 2001, dan pada waktu itu tiada seorang pun menerima meterai Allah, kerana sebagaimana digambarkan dalam

Mo motsamaong mongwe le mongwe wa phetogo, fa sesupo sa selegodimo se fologa go nonotsha molaetsa o o neng wa senolwa mo nakong ya bokhutlo, tsamaiso ya teko e a simologa. Fa Mikaele a ne a fologa go nonotsha Kurose gore a tswele pele ka taelo ya ntlha, Bajuta ba ne ba lekanngwa ka gore a ba ne ba tla tlogela legae le ba neng ba agile mo go lone mo dingwageng tse di masome a supa tse di fetileng mme ba boele kwa motseng o o senyegileng ba bo ba o aga sesha. Fa Mowa o o Boitshepo o ne o fologa kwa kolobetsong ya ga Keresete, Bajuta ba ne ba lekanngwa mo kgang ya ga Mesia. Fa moengele yo o nonofileng wa Tshenolo kgaolo 10 a ne a fologa ka August 11, 1840, kokomana eo e ne ya lekanngwa ka gore a e ne e tla ja buka e nnye, le tsotlhe tse buka e nnye e neng e di emetse.

Re tla tsweletsa thuto ena mo setlhogong se se latelang.

“Бүлэг нь Христийн ажлын шинж чанар болон ач холбогдлыг тодорхойлон харуулдаг. Иохан сэдвээ мэддэг хүний хувьд бүх эрх мэдлийг Христэд хамаатуулж, Түүний агуу сүр жавхлан, сүр хүчний талаар өгүүлдэг. Тэрээр нарнаас гарах гэрэл мэт үнэт үнэний тэнгэрлэг цацрагийг гялалзуулан илэрхийлдэг. Тэр Христийг Бурхан ба хүн төрөлхтний хоорондох цорын ганц Зуучлагч хэмээн толилуулдаг.

“Thuto ya go tšwa nameng ga Kriste nameng ya motho ke sephiri, ‘e lego sona sephiri se se fihlilwego go tloga mehleng le ditlogolong’ (Bakolose 1:26). Ke sephiri se segolo le se se tseneletšego sa borapedi. ‘Lentšu le dirilwe nama, la dula gare ga rena’ (Johane 1:14). Kriste o ile a rwala tlhago ya motho, tlhago yeo e lego ka fase ga tlhago ya Gagwe ya legodimong. Ga go selo seo se bontšhago boikokobetšo bjo bo makatšago bja Modimo go feta se. O ‘ratile lefase gakaakaa, mo a bilego a nea Morwa wa gagwe yo a tswetšwego a nnoši’ (Johane 3:16). Johane o tšweletša taba ye e makatšago ka bonolo bjo bogolo, gore bohle ba kgone go kwešiša dikgopolo tše di beilwego pele, gomme ba hwetše seetša.

“Kristok on·tela dake mandeni mandeko manderangko ra·genchim; Ua beben dake mandeni ong·ani·ko ra·aha. Ua kakket ong·e mandeni ong·ani·ko man·aha. ‘Bi·sarang be·en aro an·chingni bak ong·a maina, Ua an·tangba uarangni apsan bak·ko ra·aha’ (Hebrews 2:14). Ua Mari·ni depante ong·aha; mandeni chasongo Ua David·ni jajongoni ong·aha. Ua mande ine aganprakaha, chong·motan, Mande Kristo Jisu. ‘Ia mande,’ ine Paul seaha, ‘Mose·na bate bang·bea rasong·ko man·na kraaha, maina nok·ko rikgipa nok·na bate dal·bea mandera·ani·ko man·a’ (Hebrews 3:3).”

“Namun sementara Firman Allah berbicara tentang kemanusiaan Kristus ketika berada di bumi ini, Firman itu juga berbicara dengan tegas mengenai praeksistensi-Nya. Firman itu telah ada sebagai suatu Pribadi ilahi, yaitu sebagai Anak Allah yang kekal, dalam persekutuan dan kesatuan dengan Bapa-Nya. Sejak kekekalan Ia adalah Pengantara perjanjian, Pribadi yang di dalam-Nya semua bangsa di bumi, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, apabila mereka menerima Dia, akan diberkati. ‘Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah’ (Yohanes 1:1). Sebelum manusia ataupun malaikat diciptakan, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan adalah Allah.”

Lefatše le entsoe ke Eena, “‘me ntle ho eena ha hoa ka ha etsoa ntho leha e le efe e entsoeng” (Johanne 1:3). Haeba Krete a entse lintho tsohle, o ne a le teng pele ho lintho tsohle. Mantsoe a builoeng mabapi le taba ena a hlakile ka mokhoa o tiileng hoo ho seng motho ea lokelang ho sala a e-na le pelaelo. Krete e ne e le Molimo ka botlalo ba sebele sa Hae, le ka kutloisiso e phahameng ka ho fetisisa. O ne a e-na le Molimo ho tloha bosafeleng bohle, e le Molimo ea kaholimo ho bohle, ea bokoe ka ho sa feleng.

Tuhan Yesus Kristus, Putra ilahi Allah, telah ada sejak kekekalan, seorang Pribadi yang berbeda, namun satu dengan Bapa. Ia adalah kemuliaan surga yang melampaui segala sesuatu. Ia adalah Panglima bala intelegensi sorgawi, dan penghormatan penyembahan para malaikat diterima oleh-Nya sebagai hak-Nya. Ini bukanlah perampasan terhadap Allah. “TUHAN telah memiliki Aku pada permulaan jalan-Nya,” demikian Ia menyatakan, “sebelum segala pekerjaan-Nya pada zaman purbakala. Aku telah ditetapkan sejak kekal, sejak semula, sebelum bumi ada. Ketika belum ada samudra raya, Aku telah diperanakan; ketika belum ada mata air yang sarat dengan air. Sebelum gunung-gunung ditegakkan, sebelum bukit-bukit, Aku telah diperanakan; ketika Ia belum menjadikan bumi dan padang-padang, ataupun bagian tertinggi dari debu dunia. Ketika Ia mempersiapkan langit, Aku ada di sana; ketika Ia menarik suatu lingkaran pada permukaan samudra raya” (Amsal 8:22–27).

“Go na le seetša le letago therešong ya gore Kriste o be a le tee le Tate pele ga ge motheo wa lefase o ka bewa. Se ke seetša se se phadimago lefelong la leswiswi, se dira gore le kganye ka letago la bomodimo, la mathomo. Therešo ye, yeo ka boyona e lego sephiri ka mo go sa felego, e hlaloša ditherešo tše dingwe tša sephiri tšeo ge e se yona di ka se hlalošegogo, mola yona e dutše e bolokilwe seetšeng, seo se sa batamelegogo le se sa kwešišegogo.” Selected Messages, puku ya 1, 246–248.